

Sepedi

Kgato

3B

# Dipoo di a Itefeletša



Mpho Motlodiemang



## **Ditlhaka tše diswa**

aa & oo

## **Ditlhaka (poeletšo)**

kw & sw

## **Dipoo di a Itefeletša**

**Sepedi**

**Kgato: 3B**

ISBN: 978-1-77981-595-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Mpho Motlhodiemang

Mofetoledi: Sodi Sibiya

Moswantšhi: Arty Musoke

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatišo ya mathomo 2023.

# Dipoo di a Itefeletša



**Mpho Motlhodiemang**

“Thušang! Thušang! Dipoo di a ntlhasela.  
Batho thušang hle!” Go goeletša Moopedi ka  
lešata le legolo.





Maano ke monna wa morui. O na le dikgomo tše dintši. Mo gare ga tšona go na le dipoo tše pedi tše dikgolo.

Maano o diriša dipoo tša gagwe go rwalela batho dikgong kua nageng. Maano o gobetše letolo. Ga a sa na maatla a go iša dikgomo mafulong le meetseng.





“Aga, ke tla bolela le Moopedi gore a tle go diša dikgomo tša ka”, gwa realo Maano. A boledišana le Moopedi, ba dumelelana.

Letšatši ka letšatši Moopedi o be a iša dipoo nageng go ya go fula. E re mantšiboa a di iše nokeng. Moopedi o be a sa rate dikgomo tše, kudukudu dipoo.








Moopedi o be a hlakiša dipoo. O be a sega a  
be a pitikame ge di phema kotsi. Ge di wela  
ka meetseng o be a sa di thuše. O be a dira  
ka boomo.

Ge dikgomo di boela gae, Moopedi o be a tia dipoo gore di kitime. O be a di tia ka maatla. Dipoo di be di hlaka. Moopedi o be a na le pelo e mpe e le ruri.





Ge Moopedi a fetša go hlahlela dipoo ka mo lešakeng, o di fa furu. Ge a fetša a tswalela kgorwana ka dikota, a sepela.

Maano o ile a roma Moopedi go yo rwala dikgong. Moopedi a pana dipoo a goga karikana.





Moopedi a rwalela dikgong tša tlala karikana go feta tekano. Dipoo tša leka ka maatla go goga karikana. Moopedi a thoma go di tia gore di kitime. Letšatši leo dipoo tša ngangabala. Di be di imelwa ke morwalo.

Moopedi o ile a galefa, a omanya dipoo. A bolela ge di tšwafa ebile di dira ka boomo. Moopedi o be a se na taba le gore dipoo ga di a fula. Dipoo di be di se na maatla. Dipoo di be di se tša nwa le meetse.





Ge a goroga gae Moopedi a panolla dipoo.  
A di hlahlela ka lešakeng bjalo ka mehleng.  
A se ke a di fepa. A tswalela kgorwana ka  
dikota. Moopedi a leba gae.

Moopedi o rile ge a fura lela lešaka, dipoo tša hlahlamola kgorwana. Dikota tša wela kua. Dipoo tša mo hlasela. Gwa thunya lerole, maswika a šwalalana.







“Thušang! Thušang!” Moopedi a kitima a goelega. Dipoo di mo lebile. A potela ka lerope la kgaufsi le tsela. Dipoo tša mo šala morago. Di mo logetše maano dipoo.

Moopedi a gopola go boela go Maano wa morui. Dipoo tša mo šala morago. Moopedi a kitima a lebeletše morago. A wela ka leopeng. A bona dipoo di mo lebile.





Dipoo tša feta, Moopedi a tsoga a kitima  
ka lebelo la mmutla. O tla ya kae Moopedi?  
A tlelwa ke leano. A kgopela baagišani go  
gapela dikgomo ka lešakeng.

Moopedi a lemoga gore dipoo ga di rate ka moo a di hlakišago ka gona. Naa o tla dira eng? Moopedi a tšea boleke a ga meetse. Ka boiketlo a nanabela a iša meetse lešakeng. A iša le furu. Dipoo tša thoma go ja, tša khora.






Moopedi a ema kgorwaneng a bolela le dipoo ka boleta le boikokobetšo. Go tloga letšatši leo, Moopedi a thoma go phela le dipoo gabotse.

Moopedi a tsenela dithuto tša go hlokomela diphoofole. A ithuta tše dintši ka ga dikgomo.

Lerato la go šireletša diphoofole la gola mo go yena. A thoma mokgatlo wa go šireletša diphoofole. A eletša badiša ka moo diphoofole di hlokomelwago ka gona.





## Readers

### Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Palaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

### Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tinjiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlanjana

### Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapa
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

### Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tiša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofole

### Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofole
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

